

VUK LAJOVIĆ

Opštinska izborna komisija (OIK) nije prihvatila prigovor Demokratske partije socijalista (DPS) u kojem se traži ponavljanje izbora u Budvi.

Nakon što je njihov prigovor odbila opštinska komisija, DPS-u ostaje mogućnost da se žali Državnoj izbornoj komisiji. Vladajuća partija se, neposredno prije isteka roka, žalila na rularnost izbornog procesa na 17 izbornih mjesta.

O prigovorima DPS-a raspravljalo se na maratonskoj sjednici, koja je trajala gotovo 18 časova, a komisija je jednoglasno odbila prigovor na 12 izbornih mjesta, da bi nakon pauze raspravljali o pet izbornih mjesta koja su označena kao "sporna". Riječ je izbornim mjestima 4, 6, 9, 9a i 14, gdje je



OIK odbio većinu pritužbi: Sa jednog od birališta

Foto: B. PEJOVIĆ

OIK ODBIO ZAHTJEV BUDVANSKOG DPS-A

DIK odlučuje o spornim žalbama

DPS ukazao da je bilo težih kršenja izbornog procesa.

Vladajuća partija uglavnom je prigovarala zbog glasanja putem pisma, pa se tako na biračkom mjestu 14 ukazuje da se na pet zahtjeva za glasanje putem pisma ne može utvrditi da li su birači lično potpisali zahtjev ili je to u njihovo ime učinio neko drugi. Slično se desilo i na biračkom mjestu broj 4 gdje je pismom glasalo šest građana, ali se niko nije svojeručno potpisao. Na biračkom mjestu 9 predstavnici vlasti prigovorili su jer je su odbijena dva od tri zahtjeva putem pisma, ali

da je kasnije u zapisniku konstatovano da su glasala sva tri birača.

Tokom glasanja o spornim prigovorima Opštinska izborna komisija nije se izjasnila o tim prigovorima, jer je šest članova glasalo da se izbori ponove, dok je šest članova bilo protiv takve odluke. Protiv ponavljanja izbora glasali su predstavnici Demokratske Crne Gore, koalicije "Budva mora", koju čine SDP, pokret URA i LP, Demokratskog fronta, SNP-a, Demosa i Crnogorske demokratske unije. Za

ponavljanje izbora glasali su predstavnici DPS, Pozitivne Crne Gore i Socijaldemokrata. Predsjednik OIK Mihailo Kapisoda potvrdio je za "Vijesti" da je je opštinska komisija jednoglasno odbila prigovor za 12 izbornih mjesta, te da za njih pet nije donijela odluku jer je glasanje bilo neri-

ješeno.

Prema preliminarnim rezultatima OIK-a četiri opozicione liste zajedno imaju 17 odbornika u lokalnom parlamentu koji ima 33 mjesta. Opozicioni

čelnici u Budvi su ranije najavili da će nakon proglašenja konačnih rezultata formirati novu gradsku vlast. Nakon što je DPS zahtjevala ponavljanje izbora, oni su poručili da neće dozvoliti "krađu njihove pobjede na izborima". Na izborima u Budvi DPS je osvojila 12 mandata i sa tri odbornika CDU i jednim predstavnikom Socijaldemokrata ima 16 odbornika. Ukoliko bi izbori bili poništeni na jednom od izbornih mjesta, DPS bi bio u šansi da obezbijedi jedan mandat koji joj nedostaje da nastavi da vodi gradsku vlast u Budvi.

U ANDRIJEVICI SE NEĆE OPET GLASATI

Čudna računica za prigovor SNP

Pravnom vratolomijom Državna izborna komisija odbila je prigovor opštinskog odbora SNP-a za ponavljanje izbora u Andrijevici, iako je u većini glasačkih kutija 16. oktobra u toj opštini bilo više listića nego upisanih birača. To je, kako je ranije rekao **Vlado Dedović** (CEMI), jedan od osnovnih razloga za ponavljanje izbora.

U rješenju dostavljenom SNP Andrijevica navodi se da je od 26 članova DIK-a protiv poništenja izbora bilo 13, dok je za glasalo devet. Pošto nije bilo dovoljno glasova za odluku, DIK je sutradan usaglasio da bi trebalo donijeti odbijajuće rješenje kako bi SNP imao mogućnost žalbe. Dedović toj sjednici nije prisustvovao.

U Poslovniku o radu DIK-a piše da se odlučuje većinom glasova. Članovi DIK-a, sa kojima su "Vijesti" razgovarale, međutim tvrde da zakon nije prekršen već da je DIK "utvrdio pravni stav".

Dedović je prije dva dana na pres konferenciji rekao da je "DIK donio odluku da je nije donio" i da to znači da je prigovor SNP biti prihvaćen ukoliko ne bude drugog stava do srijede uveče. On je na sjednici, kako je prenio "Vijestima", glasao za ponavljanje izbora zbog očiglednih nedostataka u njihovoj organizaciji.

Predsjednik OO SNP **Goran Stojanović** rekao je "Vijestima" da su juče dobili rješenje o odbijanju, u kojem piše da je DIK odluku o tome donio na sjednici 17. oktobra u 16 sati.

"Suština tog rješenja je u tome da je prigovor trebalo uložiti prije početka glasa-

nja, ne poslije i da jedna glasačka kutija i istovjetna boja glasačkog listića i za parlamentarne i lokalne izbore nisu mogli uticati na povredu izbornog procesa", kazao je Stojanović.

On je rekao da je iz DIK-a dobio objašnjenje da je sjednici na kojoj je donesena ta odluka prisustvovalo 26 članova, da je za takvu odluku glasalo 13, a protiv 10 članova.

OO SNP Andrijevica os-



Foto: F. ROGANOVIĆ

Budimir Šaranović

tavljen rok od 48 sati da ulože žalbu Ustavnom sudu. "Imam dilemu da li ima smisla žaliti se Ustavnom sudu jer državne institucije ne rade svoj posao, ali ćemo odluku o tome donijeti u roku koji nam je dostavljen", kazao je Stojanović.

Situacija slična ovoj desila se nakon lokalnih izbora u Kolašinu 2014, kada OIK nije htio da proglasi rezultate nakon što je DPS izgubio većinu u lokalnom parlamentu. Pola godine nije mogao da se konstituiše SO Kolašin, pa je sjednicu posljiše šest mjeseci zakazala Vlada. T.S. - M.R.

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili su fer, slobodni i demokratski, kazao je zamjenik predsjednika DPS-a **Duško Marković**, dok lideri Demokrata i SDP-a **Aleksa Bečić** i **Ranko Krivokapić** kažu da je tok izbornog dana potvrdio antidemokratski karakter DPS-a i da se ne može pričati o slobodnim izborima u danu državnog udara.

Marković i Bečić su ovo poručili tokom sastanaka sa direktorkom za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u Evropskoj službi za vanjsko djelovanje **Angelinom Ajhorst**, dok se Krivokapić sastao sa **Arne Sanes Bjornstadom**. Bečić je naveo da je pored stotina prijavi koje su nevladine organizacije i politički subjekti podnijeli državnim organima u ovom izbornom procesu, sam dan izbora obilježila do sada neviđena kontradiktornost nadležnih državnih organa. "Dok je je-

DPS I OPOZICIJA SA DIPLOMATAMA RAZLIČITO O IZBORIMA

Dušku sve fer, Ranku i Bečiću neregularno



Gašenje Vibera i hapšenje po zakonu: Marković i Ajhorst

dan nadležni organ, Državna izborna komisija, tvrdila da se izbori sprovode bez poteškoća i u skladu sa zakonom, drugi državni organ, Tužilaštvo je saopštilo da imamo pokušaje terorističkih napada od strane terorističkih organizacija na teritoriji Crne Gore. Kako se istovremeno mogu održavati slobodni izbori i sprovođiti pokušaji udara u jednoj zemlji? Zašto državni organ, ako tvrdi da je spriječio udar i ako je samim tim prošla opasnost po državu i njene građane, nije tu informaciju saopštio dan nakon izbora, već baš na dan

"Kako izbori mogu biti slobodni u danu državnog udara"

državanja izbora? Zašto smo u popodnevnom časovima imali suspenziju korišćenja društvenih mreža nalik sjevernokorejskim metodama "demokratije", kazao je Bečić.

Krivokapić je kazao da je atmosfera nastala nakon hapšenja 20 srpskih državljana bila takva da je presudno uticala na slobodno izjašnjavanje građana, čime je nedvosmisleno nastupila politička šteta, prije svega za partije manjinskih naroda, a potom i za opozicione partije. Marković je, sa druge strane, rekao da je hapšenje 20 državljana Srbije osumnjičenih za terorizam urađeno u skladu sa zakonom, kao i gašenje Vibera i WhatsAppa. Marković je naveo da ne postoje ni pravni politički razlozi za nepriznavanje rezultata izbora i da očekuje brzo formiranje nove vlade. **Da. M.**

PAVLOVIĆ KAŽE:

EU i SAD štete Crnoj Gori

Politikantske pohvale "demokratsnosti izbornog procesa", koje je **Milo Đukanović** dobio od EU i SAD, predstavljaju najobičniju podršku nasilju i izbornoj krađi, koje je režim organizovao u nedjelju 16. oktobra, kazao je funkcioner Demokratskog fronta **Koča Pavlović**. "Ovakva politika korumpirane briselske administracije i odlazeće američke administracije ne donosi nikakvu stabilnost niti bilo kakav boljitak, već naprotiv - permanentno proizvodi veliku štetu mojoj državi i procesu njenog evroatlantskog integrisanja", rekao je on. **Da. M.**